

**UNIONINVESTPLASTIKA
D.D. SARAJEVO**

NEZAVISNO REVIZORSKO MIŠLJENJE

I

**FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA
GODINU KOJA JE ZAVRŠILA
31. DECEMBRA 2015.**

**UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI I
NEZAVISNO REVIZORSKO MIŠLJENJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA
31. DECEMBRA 2015.**

S A D R Ž A J

	<u>Stranica</u>
Odgovornost za finansijske izvještaje	1
Izvještaj nezavisnog revizora	2
Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti	4
Izvještaj o finansijskom položaju	5
Izvještaj o promjenama na kapitalu	6
Izvještaj o novčanim tokovima	7
Napomene uz finansijske izvještaje	8 - 27

ODGOVORNOST ZA FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Uprava Društva je odgovorna da se za svaku finansijsku godinu pripreme finansijski izvještaji u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde, koji pružaju istinit i fer pregled stanja u Unioninvestplastika d.d. Sarajevo (u daljnjem tekstu "Društvo"), kao i njegove rezultate poslovanja za navedeno razdoblje.

Nakon provedbe odgovarajućeg istraživanja, Uprava opravdano očekuje da će Društvo u dogledno vrijeme raspolagati odgovarajućim resursima, te stoga i dalje usvaja načelo vremenske neograničenosti poslovanja pri sastavljanju finansijskih izvještaja.

Odgovornosti Uprave pri izradi finansijskih izvještaja obuhvataju sljedeće:

- odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika
- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena
- postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavu i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u finansijskim izvještajima i
- sastavljanje finansijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će Društvo nastaviti poslovanje nije primjerena.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom tačnošću prikazuju finansijski položaj Društva. Također, Uprava je dužna pobrinuti se da finansijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i Hercegovine. Pored toga, Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Društva, te za poduzimanje opravdanih koraka za sprečavanje i otkrivanje prevare i drugih nepravilnosti.

Za i u ime Uprave

Nedžad Šadić, direktor

Unioninvestplastika d.d.
Semizovac bb
Bosna i Hercegovina

26. januar 2016. godine

Izveštaj nezavisnog revizora

Vlasnicima Unioninvestplastike d.d. Sarajevo

Obavili smo reviziju finansijskih izvještaja Unioninvestplastike d.d. Sarajevo (u daljnjem tekstu: "Društvo") prikazanih na stranicama od 4. do 27., koji se sastoje od izvještaja o finansijskom položaju na dan 31. decembra 2015. godine, izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaja o novčanim tokovima i izvještaja o promjenama na dioničkom kapitalu za period koji je tada završio, te sažetog prikaza značajnih računovodstvenih politika i drugih napomena.

Odgovornost Uprave za finansijske izvještaje

Uprava je odgovorna za pripremanje i fer prezentiranje priloženih finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. Odgovornosti Uprave obuhvataju slijedeće: dizajniranje, uspostavljanje i održavanje sistema internih kontrola vezanih za pripremanje i fer prezentiranje finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogreške, bilo zbog prevare ili grešaka; odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika; te davanje razboritih računovodstvenih procjena u datim uvjetima.

Odgovornost Revizora

Naša je odgovornost izraziti nezavisno mišljenje o priloženim finansijskim izvještajima na temelju naše revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima. Navedeni standardi zahtijevaju da reviziju planiramo i obavimo na način da dobijemo razumno uvjerenje da finansijski izvještaji ne sadrže materijalno značajne pogreške.

Revizija uključuje provjeru dokaza pomoću testiranja, koji potvrđuju iznose i druge informacije objavljene u finansijskim izvještajima. Odabir procedura zavisi od prosudbi Revizora, uključujući ocjenu rizika da finansijski izvještaji sadrže materijalno značajne pogreške, bilo zbog prevare ili grešaka. Za potrebe ocjene rizika, Revizor vrši procjenu internih kontrola vezanih za pripremanje i fer prezentiranje finansijskih izvještaja, u svrhu određivanja revizorskih procedura u datim uvjetima, ali ne u svrhu davanja mišljenja u pogledu funkcionisanja internih kontrola Društva. Revizija također uključuje i procjenu primijenjenih računovodstvenih politika te ocjenu značajnih procjena Uprave, kao i ocjenu ukupnog prikaza finansijskih izvještaja.

Uvjereni smo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dostatni i primjereni kao osnova za izražavanje našeg mišljenja.

Osnova za mišljenje sa rezervom

Društvo već niz godina posluje sa gubitkom iz operativnih aktivnosti, iskazuje gubitak iznad visine kapitala i susreće se sa problemom likvidnosti, što može uzrokovati neizvjesnost nastavka poslovanja. Značajna izloženost riziku likvidnosti uzrokovana je strukturom finansiranja, obzirom da izvore finansiranja uglavnom čine obaveze po kreditima i finansijskom najmu. Obaveze koje dospijevaju na naplatu u roku od 12 mjeseci su veće od iskazane kratkoročne imovine Društva. Spomenute okolnosti u znatnoj mjeri dovode u pitanje sposobnost Društva da nastavi poslovati u doglednoj budućnosti. U cilju prevazilaženja naprijed navedenih poteškoća Uprava poduzima aktivnosti oko reprogramiranja obaveza i restrukturiranja imovine. Pozitivni efekti navedenih mjera na operativne aktivnosti Društva očekuju se tokom naredne godine, te je Uprava usvojila načelo vremenske neograničenosti poslovanja pri sastavljanju finansijskih izvještaja.

Ako izostane uspjeh mjera koje poduzima Uprava, sposobnost Društva da nastavi poslovati u doglednoj budućnosti će postati neizvjesna. U tom slučaju godišnje finansijske izvještaje treba sastaviti pod pretpostavkom prestanka poslovanja, što će uticati na procjenu vrijednosti imovine, te klasifikaciju imovine i obaveza u iznosima koje trenutno nije moguće utvrditi.

Mišljenje sa rezervom

Po našem mišljenju, osim efekata usklađenja predstavljenih u odjeljku *Osnova za mišljenje s rezervom*, finansijski izvještaji prikazuju objektivno, u svim materijalno značajnim stavkama, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2015. godine, te rezultate njegovog poslovanja i promjene u novčanom toku za godinu koja je tada završila, u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Baker Tilly Re Opinion d.o.o.

Nihad Fejzić, direktor i ovlašteni revizor



Ezita Imamović, ovlašteni revizor

Sarajevo, 26. januar 2016. godine

UNIONINVESTPLASTIKA D.D., SARAJEVO
IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2015.

	Napomena	2015. KM 000	2014. KM 000
Prihodi od prodatih proizvoda	-	8.038	8.269
Prihodi od pruženih usluga	-	88	110
Prihodi od prodane robe	-	132	90
<i>Podzbir</i>		<i>8.258</i>	<i>8.469</i>
Troškovi redovnog poslovanja	5	(10.761)	(10.715)
Troškovi prodane robe	-	(137)	(13)
<i>Podzbir</i>		<i>(10.898)</i>	<i>(10.728)</i>
Bruto gubitak		(2.640)	(2.259)
Ostali prihodi	6	233	4.985
Ostali rashodi	7	(537)	(1.205)
(Gubitak)/dobit iz redovnog poslovanja		(2.944)	1.521
Finansijski prihodi - kamate	-	1	13
Finansijski rashodi	8	(742)	(997)
(Gubitak)/dobit prije oporezivanja		(3.685)	537
Porez na dobit	9	-	-
(Gubitak)/dobit nakon oporezivanja		(3.685)	537
Zarada po dionici (KM)	10	(10,43)	1,52

Računovodstvene politike i napomene u nastavku čine sastavni dio finansijskih izvještaja.

UNIONINVESTPLASTIKA D.D., SARAJEVO
IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU
NA DAN 31. DECEMBRA 2015. GODINE

	Napomena	31.12.2015. KM 000	31.12.2014. KM 000
AKTIVA			
<i>Dugoročna imovina</i>			
Materijalna i nematerijalna imovina	11	13.166	15.753
Ulaganja u nekretnine	12	2.170	2.155
Finansijska imovina	13	63	63
<i>Ukupna dugoročna imovina</i>		15.399	17.971
<i>Kratkoročna imovina</i>			
Zalihe	14	1.374	1.376
Potraživanja od kupaca	15	1.823	2.008
Dati kratkoročni krediti	16	1.160	1.245
Ostala kratkoročna potraživanja	17	176	220
Novčana sredstva	18	52	69
<i>Ukupno kratkoročna imovina</i>		4.585	4.918
Gubitak iznad visine kapitala		5.011	1.326
UKUPNA AKTIVA		24.995	24.215
PASIVA			
<i>Kapital i rezerve</i>			
Dionički kapital	19	3.532	3.532
Statutarne i zakonske rezerve		984	984
Akumulirani gubitak		(4.516)	(4.516)
<i>Ukupno kapital i rezerve</i>		-	-
<i>Dugoročne obaveze</i>			
Obaveze za dugoročne kredite	20	15.748	16.996
Obaveze po osnovu finansijskog najma	21	2.000	2.350
<i>Ukupno dugoročne obaveze</i>		17.748	19.346
<i>Kratkoročne obaveze</i>			
Obaveze prema dobavljačima	22	3.239	2.405
Tekuće dospjeće dugoročnih obaveza po osnovu finansijskog najma	21	1.406	1.069
Obaveze za kratkoročne kredite	23	1.349	521
Ostale kratkoročne obaveze	24	1.253	874
<i>Ukupno kratkoročne obaveze</i>		7.247	4.869
UKUPNO PASIVA		24.995	24.215

Računovodstvene politike i napomene u nastavku čine sastavni dio finansijskih izvještaja.

Potpisao za i u ime Društva dana 26. januara 2016. godine:

Nedžad Šadić, direktor

UNIONINVESTPLASTIKA D.D., SARAJEVO
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2015.

	Dionički kapital KM 000	Statutarne i zakonske rezerve KM 000	Akumulirana dobit/(gubitak) KM 000	Ukupno KM 000
Stanje 31. decembra 2013.	3.532	984	(6.379)	(1.863)
Dobit za 2014. godinu	-	-	537	537
Stanje 31. decembra 2014.	3.532	984	(5.842)	(1.326)
Gubitak za 2015. godinu	-	-	(3.685)	(3.685)
Stanje 31. decembra 2015.	3.532	984	(9.527)	(5.011)

Dionički kapital Društva na dan 31. decembra 2015. i 2014. godine podijeljen je na 353.242 obične dionice nominalne vrijednosti 10 KM.

Računovodstvene politike i napomene u nastavku čine sastavni dio finansijskih izvještaja.

UNIONINVESTPLASTIKA D.D., SARAJEVO
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2015.

	2015. KM 000	2014. KM 000
Poslovne aktivnosti		
(Gubitak)/dobit tekuće godine	(3.685)	537
<i>Usklađenje za:</i>		
Amortizacija	2.452	2.528
Gubitak od umanjenja materijalne imovine	372	1.845
Ispravka vrijednosti potraživanja	189	841
<i>Usklađenje za promjene u operativnoj imovini i obavezama:</i>		
Smanjenje/(povećanje) zaliha	2	(294)
Smanjenje potraživanja od kupaca	16	222
Smanjenje/(povećanje) ostalih kratkoročnih potraživanja	24	(263)
Povećanje/(smanjenje) obaveza prema dobavljačima	834	(5.584)
Povećanje/(smanjenje) ostalih kratkoročnih obaveza	379	(5.548)
Neto novac ostvaren/(korišten) u poslovnim aktivnostima	583	(5.716)
Ulagateljske aktivnosti		
Povećanje dugotrajne imovine	(252)	(2.268)
Smanjenje/(povećanje) datih kredita	85	(1.245)
Neto novac korišten u ulagateljskim aktivnostima	(167)	(3.513)
Finansijske aktivnosti		
(Smanjenje)/povećanje obaveza po kreditima	(420)	9.251
(Smanjenje)/povećanje obaveza po osnovu najma	(13)	27
Neto novac (korišten)/ostvaren u finansijskim aktivnostima	(433)	9.278
Neto (smanjenje)/povećanje novca i novčanih ekvivalenata	(17)	49
Novčana sredstva na početku godine	69	20
Novčana sredstva na kraju godine	52	69

Računovodstvene politike i napomene u nastavku čine sastavni dio finansijskih izvještaja.

UNIONINVESTPLASTIKA D.D., SARAJEVO
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2015.

1. OPŠTI PODACI

Unioninvestplastika d.d. Sarajevo (Društvo) je dioničarsko društvo registrovano u Federaciji Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Ul. Semizovac bb, Semizovac. Društvo se bavi proizvodnjom proizvoda od plastičnih masa, veleprodajom prehrambenih proizvoda i posjeduje štampariju.

Finansijski izvještaji su iskazani u službenoj valuti Bosne i Hercegovine - Konvertibilna Marka (KM), koja je fiksno vezana za Euro (EUR) (EUR 1 = 1.95583 KM).

Na dan 31. decembra 2015. godine Društvo je zapošljavalo 107 radnika (31. decembra 2014., 104).

Tijela Društva

Uprava društva

Nedžad Šadić Direktor

Nadzorni odbor

Selimović Mujo	Predsjednik
Borišić Mujesira	Član
Hodžić Midhat	Član

1.2 Neizvjesnost nastavka poslovanja

Ovi finansijski izvještaji pripremljeni su pod pretpostavkom da će Društvo biti sposobno podmirivati dospelje obaveze i neograničeno poslovati te realizirati potraživanja i podmirivati obaveze u normalnom toku poslovanja. Društvo već niz godina posluje sa gubitkom iz operativnih aktivnosti, iskazuje gubitak iznad visine kapitala i susreće se sa problemom likvidnosti, što bi moglo uzrokovati neizvjesnost nastavka poslovanja. Značajna izloženost riziku likvidnosti uzrokovana je strukturom finansiranja, obzirom da izvore finansiranja uglavnom čine obaveze po kreditima i finansijskom najmu. Obaveze koje dospijevaju u narednoj godini su veće od kratkoročne imovine Društva. U cilju prevazilaženja naprijed navedenih poteškoća Uprava poduzima aktivnosti oko reprogramiranja obaveza i restrukturiranja imovine. Pozitivni efekti navedenih mjera na operativne aktivnosti Društva očekuju se tokom naredne godine, te je Uprava usvojila načelo vremenske neograničenosti poslovanja pri sastavljanju finansijskih izvještaja.

2. USVAJANJE NOVIH I REVIDIRANIH STANDARDA

2.1 Standardi i tumačenja na snazi u tekućem periodu

U tekućoj godini, Odbor za međunarodne računovodstvene standarde je izdao veći broj dopuna MSFI koji su obavezno na snazi za računovodstveni period koji počinje 1. januara 2015. godine ili poslije. Godišnja unapređenje uključuju dopune većeg broja MSFI, koji su prikazani kako slijedi:

MSFI 2	„Plaćanja po osnovu dionica“ - Definicija uslova za ostvarivanje (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. jula 2014.)
MSFI 3	„Poslovna spajanja“ - Računovodstvo za potencijalne naknade (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. jula 2014.)
MSFI 3	„Poslovna spajanja“ - Izuzeci za zajednička ulaganja (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. jula 2014.)
MSFI 8	„Poslovni segmenti“ - Objedinjavanje segmenata i usklađenje imovine po segmentima (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. jula 2014.)
MSFI 13	„Mjerenje fer vrijednosti“ – Kratkoročna potraživanja i obaveze (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. jula 2014.)
MSFI 13	„Mjerenje fer vrijednosti“ - Okvir za izuzeće (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. jula 2014.)
MRS 16	„Nekretnine, postrojenja i oprema“ - Metod revalorizacije - proporcionalno korigovanje akumulirane amortizacije (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. jula 2014.)

UNIONINVESTPLASTIKA D.D., SARAJEVO
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2015.

2. USVAJANJE NOVIH I REVIDIRANIH STANDARDA (NASTAVAK)

2.1 Standardi i tumačenja na snazi u tekućem period (nastavak)

MRS 19	„Primanja zaposlenih“ - Definirani planovi primanja zaposlenih: doprinosi zaposlenih (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. jula 2014.)
MRS 24	„Objavljivanje povezanih strana“ – Ključno upravljačko osoblje (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. jula 2014.)
MRS 38	„Nematerijalna imovina“ - Metod revalorizacije - proporcionalno korigovanje akumulirane amortizacije (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. jula 2014.)
MRS 40	„Ulagačke nekretnine“ - Međusobni odnosi između MSFI 3 i MRS 40 (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. jula 2014.)

2.2 Standardi i tumačenja koji su objavljeni i nisu još u upotrebi

Na dan izdavanja ovih finansijskih izvještaja, sljedeći standardi, izmjene postojećih standarda i tumačenja su objavljeni, ali nisu još na snazi:

MSFI 9	Finansijski instrumenti (konačna verzija uključujući zahtjeve za klasifikaciju i vrednovanje, umanjeње vrijednosti i računovodstvo zaštite od rizika i prestanak priznavanja - na snazi od 1. januara 2018. godine)
MSFI 14	Razgraničenja (na snazi od 1. januara 2016. godine)
MSFI 15	Prihodi od ugovora sa kupcima (na snazi od 1. januara 2017. godine)
MSFI 11	Zajednički poduhvati (računovodstvo akvizicija za udjele u zajedničkim operacijama - na snazi od 1. januara 2016. godine)
MRS 1	Prezentacija finansijskih izvještaja (objavljivanje: izmjene i dopune – na snazi od 1. januara 2016. godine)
MRS 16	Nekretnine, postrojenja i oprema (objašnjenje prihvatljivih metoda amortizacije – na snazi od 1. januara 2016. godine)
MRS 16	Nekretnine, postrojenja i oprema (prenos osnovne biološke imovine u okvir MRS-a 16 – na snazi od 1. januara 2016. godine)
MRS 38	Nematerijalna imovina (objašnjenje prihvatljivih metoda amortizacije – na snazi od 1. januara 2016. godine)
MRS 41	Poljoprivreda (prenos osnovne biološke imovine u okvir MRS-a 16 – na snazi od 1. januara 2016. godine)
MRS 27	Odvojeni finansijski izvještaji (vraćanje u upotrebu „equity metode“ kao računovodstvene opcije za ulaganja u podružnice, joint ventures i pridružena lica u odvojenim finansijskim izvještajima - na snazi od 1. januara 2016. godine)
MSFI 10	Konsolidirani finansijski izvještaji (prodaja i naknada imovine između ulagača i pridruženih lica ili joint venture - na snazi od 1. januara 2016. godine)
MSFI 10	Konsolidirani finansijski izvještaji (primjena izuzetaka pri konsolidaciji - na snazi od 1. januara 2016. godine)
MRS 28	Ulaganja u pridružena pravna lica i zajednički poduhvati (prodaja i naknade imovine između ulagača i pridruženih lica ili joint venture - na snazi od 1. januara 2016. godine)
MRS 28	Ulaganja u pridružena pravna lica i zajednički poduhvati (primjena izuzetaka pri konsolidaciji - na snazi od 1. januara 2016. godine)
MSFI 12	Prezentacija učešća u drugim subjektima (primjena izuzetaka pri konsolidaciji - na snazi od 1. januara 2016. godine)
MSFI 5	Dugoročna imovina namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje (godišnja poboljšanja: na snazi od 1. januara 2016. godine)
MSFI 7	Finansijski instrumenti – objavljivanje (godišnja poboljšanja: na snazi od 1. januara 2016. godine)
MRS 19	Primanja zaposlenih (godišnja poboljšanja – na snazi od 1. januara 2016. godine)
MRS 34	Finansijsko izvještavanje za periode tokom godine (godišnja poboljšanja – na snazi od 1. januara 2016. godine)

UNIONINVESTPLASTIKA D.D., SARAJEVO
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2015.

2. USVAJANJE NOVIH I REVIDIRANIH STANDARDA (NASTAVAK)

2.3 Standardi i tumačenja koji su objavljeni i nisu još u upotrebi (nastavak)

Društvo je izabralo da ne usvoji ove standarde, amandmane standardima i tumačenja unaprijed, prije njihovog datuma stupanja na snagu. Uprava Društva predviđa da usvajanje ovih standarda i tumačenja u budućim periodima neće značajno uticati na finansijske izvještaje Društva.

3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Osnova za izvještavanje

Finansijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. Finansijski izvještaji sastavljeni su po načelu nabavne vrijednosti, izuzev revalorizacije zemljišta i zgrada i određenih finansijskih instrumenata. Slijedi opis usvojenih temeljnih računovodstvenih politika.

3.1 Priznavanje prihoda

Prihodi od prodaje i pruženih usluga priznaju se prilikom prodaje proizvoda i izvršenja usluge. Prihodi od kamata priznaju se po načelu obračunatih kamata na temelju nepodmirene glavnice i po efektivnim kamatnim stopama koje su u primjeni.

3.2 Strane valute

Poslovni događaji koji nisu u konvertibilnim markama početno se knjiže preračunavanjem po važećem kursu na datum transakcije. Monetarna imovina i obaveze iskazani u stranim valutama ponovno se preračunavaju na datum bilansa stanja primjenom zvaničnog kursa Centralne banke Bosne i Hercegovine. Dobici i gubici nastali preračunavanjem uključuju se u neto dobit ili gubitak perioda.

3.3 Troškovi finansiranja

Troškovi finansiranja koji se mogu izravno pripisati sticanju, izgradnji ili izradi određenog sredstva, a to je sredstvo koje nužno zahtijeva značajno vrijeme da bi bilo spremno za svoju namjeravanu upotrebu ili prodaju, dodaju se trošku navedenog sredstva sve dok sredstvo većim dijelom nije spremno za svoju namjeravanu upotrebu ili prodaju. Prihodi od ulaganja zarađeni privremenim ulaganjem namjenskih kreditnih sredstava tokom njihovog trošenja za to sredstvo oduzimaju se od troškova posudbe koji se mogu kapitalizirati. Svi drugi troškovi finansiranja priznaju se u neto dobit ili gubitak perioda u kojem su nastali.

3.4 Troškovi penzionog i zdravstvenog osiguranja

Uplate doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje knjiže se kao trošak perioda. Društvo, u toku poslovanja, uplaćuje u ime svojih zaposlenih penziono i zdravstveno osiguranje, te poreze na i iz plate, koji se obračunavaju na bruto plate. Društvo nema druge obaveze vezane za isplate penzija ili drugih beneficija, kako bivšim zaposlenim tako i aktivnim zaposlenim.

3.5 Oporezivanje

Trošak poreza na dobit predstavlja zbirni iznos tekuće poreske obaveze i odgođenih poreza. Tekuća poreska obaveza temelji se na oporezivoj dobiti za godinu. Oporeziva dobit razlikuje se od neto dobiti razdoblja iskazanoj u bilansu uspjeha jer ne uključuje stavke prihoda i rashoda koje su oporezive ili neoporezive u drugim godinama, kao i stavke koje nikada nisu oporezive ni odbitne. Tekuća poreska obaveza Društva izračunava se primjenom poreskih stopa koje su na snazi, odnosno važeće na datum bilansa stanja.

UNIONINVESTPLASTIKA D.D., SARAJEVO
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2015.

3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

3.5 Oporezivanje (nastavak)

Odgođeni porez jest iznos za koji se očekuje da će biti plativ odnosno povrativ na temelju razlike između knjigovodstvene vrijednosti imovine i obaveza u finansijskim izvještajima i pripadajuće poreske osnovice koja se koristi za izračunavanje oporezive dobiti i obračunava se metodom bilansne obaveze. Odgođene poreske obaveze općenito se priznaju za sve oporezive privremene razlike, a odgođena poreska imovina se priznaje u onoj mjeri u kojoj je vjerojatno da će biti raspoloživa oporeziva dobit na temelju koje je moguće iskoristiti privremene razlike koje se odbijaju. Knjigovodstveni iznos odgođene poreske imovine preispituje se na svaki datum bilansa stanja i umanjuje u onoj mjeri u kojoj više nije vjerojatno da će biti raspoloživ dovoljan iznos oporezive dobiti za povrat cijelog ili dijela poreske imovine.

Odgođeni porez obračunava se po poreskim stopama za koje se očekuje da će biti u primjeni u razdoblju u kojem će doći do podmirenja obaveze ili realizacije sredstva. Odgođeni porez knjiži se na teret ili u korist bilansa uspjeha, osim ako se odnosi na stavke koje se knjiže direktno u korist ili na teret kapitala, u kojem slučaju se odgođeni porez također iskazuje u okviru kapitala. Odgođena poreska imovina i obaveze se prebijaju ako se odnose na poreze na dobit koje je nametnula ista poreska vlast i ako Društvo namjerava podmiriti svoju tekuću poresku imovinu i obaveze na neto osnovi.

3.6 Materijalna i nematerijalna imovina

Zemljište je iskazano u bilansu stanja po procijenjenoj vrijednosti, koja predstavlja fer vrijednost utvrđenu na temelju njihove postojeće upotrebe na datum procjene vrijednosti, umanjene za naknadne akumulirane gubitke od umanjenja vrijednosti. Učestalost procjene vrijednosti je dovoljna da se knjigovodstveni iznosi ne bi značajno razlikovali od iznosa koji bi bili utvrđeni kao fer vrijednost na datum bilansa stanja.

Zgrade, inventar i oprema iskazuju se po trošku umanjenom za ispravak vrijednosti i eventualno priznate gubitke uslijed umanjenja vrijednosti.

Amortizacija se obračunava tako da se nabavna ili procijenjena vrijednost imovine, osim zemljišta i nekretnina, postrojenje i opreme u izgradnji, otpisuje tokom procijenjenog korisnog vijeka imovine primjenom linearne metode po sljedećim stopama:

Zgrade	2,0 - 5%
Postrojenja i oprema	7 - 33,33%
Nematerijalna imovina	20%

Dobici ili gubici nastali otuđenjem ili rashodovanjem određenog sredstva utvrđuju se kao razlika između prihoda od prodaje i knjigovodstvenog iznosa toga sredstva i priznaju u korist, odnosno na teret prihoda.

3.7 Oprema pod najmom

Najmovi se svrstavaju kao finansijski najmovi kad god se većim dijelom svi rizici i nagrade povezani s vlasništvom nad sredstvom prenose na primaoca tokom trajanja najma. Svi drugi najmovi svrstani su u poslovne najmove. Imovina koja je predmetom finansijskog najma priznaje se kao imovina Društva po fer vrijednosti na datum stjecanja ili, ako je niže, po sadašnjoj vrijednosti minimalnih plaćanja najma.

Odgovarajuća obaveza prema davaocu najma iskazuje se u bilansu stanja i kao obaveza za finansijski najam. Najmnine se raspoređuju između finansijskih troškova i umanjenja obaveza za najam kako bi se ostvarila konstantna kamatna stopa na preostali iznos obaveze. Finansijski troškovi direktno terete bilans uspjeha. Nekretnine, postrojenje i oprema pod finansijskim najmom otpisuje se tokom procijenjenog korisnog vijeka imovine primjenom linearne metode.

UNIONINVESTPLASTIKA D.D., SARAJEVO
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2015.

3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

3.8 Ulaganja u nekretnine

Ulaganje u nekretnine je nekretnina (zemljište ili zgrada, ili dio zgrade, ili oboje) koje se drži u svrhu zarade prihoda od najma ili zbog porasta vrijednosti kapitalne imovine, ili oboje. Ulaganja u nekretnine vrednuju se po trošku sticanja umanjeno za obračunatu amortizaciju.

3.9 Zalihe

Zalihe se iskazuju po trošku ili neto prodajnoj vrijednosti, ovisno o tome što je niže. Trošak obuhvata direktan materijal i direktne troškove rada povezane s dovođenjem zaliha do njihove sadašnje lokacije i u sadašnje stanje. Trošak se utvrđuje primjenom metode prosječnog troška.

Vrijednost zaliha nedovršene proizvodnje iskazuje se po cijeni koštanja ili po neto prodajnoj cijeni u zavisnosti od toga koja je niža. Zalihe sitnog inventara otpisuju se 100% prilikom stavljanja u upotrebu.

3.10 Umanjenja

Na svaki datum bilansa Društvo preispituje knjigovodstvene iznose svojih nekretnina, postrojenja i opreme da bi utvrdilo postoje li naznake da je došlo do gubitaka uslijed umanjenja vrijednosti navedene imovine. Ako postoje takve naznake, procjenjuje se nadoknadiivi iznos sredstva da bi se mogao utvrditi eventualni gubitak nastao umanjenjem. Ako nije moguće procijeniti nadoknadiivi iznos pojedinog sredstva, Društvo procjenjuje nadoknadiivi iznos jedinice koja generira novac, a kojoj to sredstvo pripada.

Nadoknadiiva vrijednost je neto prodajna cijena ili vrijednost u upotrebi, zavisno o tome koja je viša. Za potrebe procjene vrijednosti u upotrebi, procijenjeni budući novčani tokovi diskontiraju se do sadašnje vrijednosti primjenom diskontne stope prije oporezivanja koja odražava sadašnju tržišnu procjenu vremenske vrijednosti novca i rizike specifične za to sredstvo. Ako je procijenjen nadoknadiivi iznos sredstva (ili jedinice koja generira novac) manji od knjigovodstvenog iznosa, onda se knjigovodstveni iznos toga sredstva umanjuje do nadoknativog iznosa. Gubici od umanjenja vrijednosti priznaju se odmah kao rashod, osim ako sredstvo nije zemljište ili zgrada koje se ne koristi kao investicijska nekretnina koja je iskazana po revaloriziranom iznosu, u kojem slučaju se gubitak od umanjenja iskazuje kao smanjenje vrijednosti nastalo revalorizacijom sredstva.

Kod naknadnog poništenja gubitka od umanjenja vrijednosti, knjigovodstveni iznos sredstva (jedinice koja generira novac) povećava se do revidiranog procijenjenog nadoknativog iznosa toga sredstva, pri čemu veća knjigovodstvena vrijednost ne premašuje knjigovodstvenu vrijednost koja bi bila utvrđena da u prethodnim godinama nije bilo priznatih gubitaka na tom sredstvu (jedinici koja generira novac) uslijed umanjenja vrijednosti. Poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti odmah se priznaje kao prihod, osim ako se predmetno sredstvo ne iskazuje po procijenjenoj vrijednosti, u kojem slučaju se poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti iskazuje kao povećanje uslijed revalorizacije.

3.11 Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju ako Društvo trenutno ima pravnu ili izvedenu obavezu kao posljedicu događaja iz prethodnih perioda i ako postoji vjerovatnoća da će Društvo morati podmiriti navedenu obavezu. Iznos priznat kao rezervisanje je najbolja procjena iznosa potrebnog za podmirenje postojeće obaveze na dan bilansa stanja, uzevši u obzir rizike i nesigurnosti vezane za obavezu. Kada se rezervacija mjeri pomoću novčanih tokova koji su po procjeni dovoljni za podmirenje postojeće obaveze, njen knjigovodstveni iznos jeste postojeća vrijednost tih novčanih tokova.

UNIONINVESTPLASTIKA D.D., SARAJEVO
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2015.

3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

3.12 Finansijska imovina

Sva finansijska imovina se priznaje odnosno prestaje se priznavati na datum trgovanja kad je kupoprodaja finansijskog sredstva definisana ugovorenim datumom isporuke finansijskog sredstva u rokovima utvrđenima prema konvencijama na predmetnom tržištu i inicijalno je mjerena po fer vrijednosti, uključujući transakcijskih troškova, osim finansijske imovine klasifikovane po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, koja je inicijalno iskazana po fer vrijednosti. Finansijska imovina je klasifikovana u sljedeće kategorije: finansijska imovina "po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha", finansijska imovina "raspoloživa za prodaju", "u posjedu do dospijeca" te "dati krediti i potraživanja". Klasifikacija zavisi o prirodi i svrsi finansijske imovine i određena je u trenutku inicijalnog priznavanja.

Metoda efektivne kamatne stope

Metoda efektivne kamatne stope je metoda izračuna amortizovanog troška finansijske imovine i raspoređivanja prihoda od kamata tokom određenog perioda. Efektivna kamatna stopa je kamatna stopa koja tačno diskontuje buduća novčana primanja kroz očekivani vijek trajanja finansijske imovine, ili gdje je to moguće, kraćeg perioda.

Prihodi se priznaju na bazi efektivne kamate stope za dužničke instrumente, izuzev za one koji su iskazani po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

Dati krediti i potraživanja

Potraživanja od kupaca, krediti i ostala potraživanja sa fiksnim ili odredivim plaćanjima koja ne kotiraju na aktivnom tržištu klasifikuju se kao krediti i potraživanja. Krediti i potraživanja mjere se po amortizovanom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope, umanjenom za procijenjeno umanjeње vrijednosti. Prihod od kamate se priznaje primjenom efektivne kamatne stope, osim u slučaju kratkoročnih potraživanja, gdje bi priznavanje prihoda bilo nematerijalno.

Umanjenja finansijske imovine

Finansijska imovina, osim imovine iskazane po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, je procijenjena za indikatore umanjenja na svaki datum bilansa stanja. Finansijska imovina je umanjena tamo gdje je dokazano da, kao rezultat jednog ili više događaja koji su se desili nakon početnog priznavanja finansijske imovine, procijenjeni buduću novčani tokovi investicije su izmijenjeni.

Za dionice koje ne kotiraju na berzi a klasifikovane su kao raspoložive za prodaju, značajan ili produžen pad u fer vrijednosti vrijednosnog papira ispod njegovog troška smatra se objektivnim dokazom umanjenja.

Za svu ostalu finansijsku imovinu, uključujući otkupive vrijednosne papire klasifikovane kao raspoložive za prodaju i potraživanja po finansijskom najmu, objektivni dokaz umanjenja može uključiti:

- značajne finansijske teškoće izdavaoca ili korisnika; ili
- propust ili delikvencija u otplati kamate ili glavnice; ili
- mogućnost da će dužnik pasti pod stečaj ili finansijsku reorganizaciju.

Za određene kategorije finansijske imovine, kao što su potraživanja od kupaca, sredstva za koja je procijenjeno da nisu umanjena pojedinačno se naknadno procjenjuju za umanjeње na kolektivnoj osnovi. Objektivni dokaz umanjenja portfolija potraživanja mogao bi uključiti prethodno iskustvo Društva u naplati, kašnjenje u naplati nakon perioda dospijeca, kao i promjene u nacionalnim ili lokalnim ekonomskim uslovima koji stoje u uzajamnoj vezi sa neizvršenjem potraživanja.

Za finansijsku imovinu iskazanu po amortizovanom trošku, iznos umanjenja je razlika između knjigovodstvene vrijednosti imovine i sadašnje vrijednosti procijenjenih budućih novčanih tokova, diskontovanih koristeći originalnu efektivnu kamatnu stopu finansijskog sredstva.

UNIONINVESTPLASTIKA D.D., SARAJEVO
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2015.

3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

3.12 Finansijska imovina (nastavak)

Knjigovodstvena vrijednost finansijske imovine je umanjena za gubitke umanjenja direktno za svu finansijsku imovinu osim za potraživanja gdje je knjigovodstvena vrijednost umanjena kroz upotrebu rezervacija za umanjene vrijednosti. Kada nije moguće naplatiti potraživanja od kupaca, onda su ista otpisana na teret rezervacije za umanjene vrijednosti. Naknadni povrat iznosa koji su prethodno otpisani se oprihoduje u korist rezervacije za umanjene vrijednosti. Promjene u knjigovodstvenoj vrijednosti rezervacije za umanjene vrijednosti evidentiraju se u bilansu uspjeha.

Prestanak priznavanja finansijske imovine

Društvo će prestati priznavati finansijsku imovinu samo kada ugovorna prava na novčane tokove od finansijske imovine isteknu; ili ako prenese finansijsku imovinu, pa samim tim i sve rizike i nagrade od vlasništva sredstva na drugi subjekt. Ako Društvo ne prenese i zadrži suštinski sve rizike i povrate od vlasništva i zadrži kontrolu nad finansijskom imovinom, Društvo nastavlja da priznaje finansijsku imovinu.

3.13 Finansijske obaveze

Ostale finansijske obaveze, uključujući i obaveze po kreditima, se početno priznaju po fer vrijednosti, umanjenoj za transakcijske troškove. Ostale finansijske obaveze su naknadno mjerene po amortiziranom trošku koristeći metodu efektivne kamatne stope. Metoda efektivne kamate je metoda izračunavanja troškova amortizacije finansijske obaveze i određivanja troška kamate za relevantni period.

Efektivna kamatna stopa je stopa koja tačno diskontuje procijenjena buduća plaćanja u gotovini kroz očekivano trajanje finansijske obaveze, ili, gdje je to moguće, u kraćem periodu.

Prestanak priznavanja finansijske obaveze

Društvo prestaje priznavati finansijsku obavezu kada, i samo kada, su obaveze Društva prestale, otkazane ili ističu.

4. KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE I PRETPOSTAVKE

Kod primjene računovodstvenih politika, opisanih u Napomeni 3, Uprava Društva donosi odluke, te daje procjene i pretpostavke koje utiču na iznose imovine i obaveza, koji se ne mogu izvesti iz ostalih izvora. Procjene i pretpostavke zasnivaju se na prijašnjem i ostalim relevantnim faktorima. Stvarni iznosi mogu se razlikovati od procijenjenih.

Procjene i pretpostavke se stalno preispituju. Izmjene knjigovodstvenih procjena priznaju se u periodu izmjene ukoliko se odnose samo na taj period, ili u periodu izmjene i budućim periodima ukoliko izmjena utiče na tekući i buduće periode.

4.1 Ključni izvori procjene neizvjesnosti

Slijedeće su ključne pretpostavke koje se odnose na budućnost i ostali ključni izvori procjene neizvjesnosti na datum bilansa stanja, koji imaju značajan rizik uzrokovanja materijalnog usklađivanja knjigovodstvene vrijednosti sredstava i obaveza u narednoj finansijskoj godini.

Vijek trajanja nekretnina, postrojenja i opreme

Kao što je opisano u Napomeni 3, Društvo pregleda procijenjeni vijek trajanja nekretnina, postrojenja i opreme na kraju svakog godišnjeg izvještajnog perioda.

UNIONINVESTPLASTIKA D.D., SARAJEVO
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2015.

5. TROŠKOVI REDOVNOG POSLOVANJA

	2015. KM 000	2014. KM 000
Troškovi materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	5.388	5.137
Amortizacija	2.452	2.528
Bruto plate i naknade troškova zaposlenim	1.967	1.792
Troškovi energije	488	463
Troškovi održavanja	145	139
Troškovi premija osiguranja	113	119
Troškovi naknada članovima Nadzornog odbora i ugovori o djelu	52	61
Troškovi neproizvodnih usluga	51	270
Troškovi službenih putovanja	42	34
Članarine, naknade i porezi koji ne zavise od rezultata	41	36
Troškovi telekomunikacija	36	36
Usluge čišćenja	36	-
Bankarske naknade	20	28
Komunalne usluge	12	9
Transportne usluge	10	14
Ostali troškovi	56	31
Razlika zaliha početnog i krajnjeg stanja	(148)	18
UKUPNO	10.761	10.715

Društvo na dan 31. decembra 2015. i 2014. godine nije vršilo utvrđivanje cijene koštanja proizvodnje u toku i gotovih proizvoda kao ni raspored troškova direktno vezanih za proizvodnju i troškova vezanih za distribuciju.

6. OSTALI PRIHODI

	2015. KM 000	2014. KM 000
Prihodi od prodaje otpada	96	-
Naplata otpisanih potraživanja (Napomena 15)	53	71
Prihodi od zakupa	43	-
Prihodi od odobrenih rabata	21	84
Naknada štete po osnovu osiguranja	10	1.632
Prihodi iz ranijih godina	2	115
Prihodi od otpisanih obaveza	-	3.076
Ostali prihodi	8	7
UKUPNO	233	4.985

UNIONINVESTPLASTIKA D.D., SARAJEVO
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2015.

7. OSTALI RASHODI

	2015. KM 000	2014. KM 000
Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava	302	311
Ispravka vrijednosti potraživanja (Napomene 15 i 17)	189	841
Vrijednosno usklađenje zaliha	32	38
Naknadno odobreni rabati	9	-
Ostalo	5	15
UKUPNO	537	1.205

8. FINANSIJSKI RASHODI

	2015. KM 000	2014. KM 000
Redovne kamate	706	491
Zatezne kamate	36	506
UKUPNO	742	997

9. POREZ NA DOBIT

	2015. KM 000	2014. KM 000
Gubitak prije poreza	(3.685)	537
Poreski učinak nepriznatih rashoda	7	8
Oporeziva dobit	(3.678)	545
Porez na dobit	-	55
Umanjenje poreske obaveze po osnovu gubitaka iz ranijih perioda	-	(55)
Poreska obaveza za tekuću godinu	-	-

10. ZARADA PO DIONICI

	2015. KM 000	2014. KM 000
(Gubitak)/dobit za godinu	(3.685)	537
Ponderisani prosječni broj redovnih dionica za izračunavanje dobiti po dionici (u hiljadama)	353	353
Zarada po dionici u KM	(10,43)	1,52

UNIONINVESTPLASTIKA D.D., SARAJEVO
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2015.

11. MATERIJALNA I NEMATERIJALNA IMOVINA

	Zemljište KM 000	Zgrade KM 000	Oprema KM 000	Investicije u toku KM 000	Nemat. imovina KM 000	Ukupno KM 000
Nabavna vrijednost						
Na dan 1. januara 2015.	812	8.166	30.923	743	479	41.123
Povećanja	-	-	2	161	-	163
Prijenos sa investicija u toku	-	25	875	(900)	-	-
Rashod i otuđenje	-	-	(2.196)	-	-	(2.196)
Na dan 31. decembra 2015.	812	8.191	29.604	4	479	39.090
Akumulirana amortizacija						
Na dan 1. januara 2015.	-	2.703	22.230	-	437	25.370
Amortizacija za period	-	246	2.122	-	10	2.378
Rashod i otuđenje	-	-	(1.824)	-	-	(1.824)
Na dan 31. decembra 2015.	-	2.949	22.528	-	447	25.924
Neto knjigovodstvena vrijednost						
Na dan 31. decembra 2015.	812	5.242	7.076	4	32	13.166
Na dan 1. januara 2015.	812	5.463	8.693	743	42	15.753

	Zemljište KM 000	Zgrade KM 000	Oprema KM 000	Investicije u toku KM 000	Nemat. imovina KM 000	Ukupno KM 000
Nabavna vrijednost						
Na dan 1. januara 2014.	812	7.927	33.808	58	460	43.065
Povećanja	-	-	-	2.150	-	2.150
Prijenos sa investicija u toku	-	239	1.205	(1.463)	19	-
Prenos na troškove	-	-	-	(2)	-	(2)
Rashod i otuđenje	-	-	(4.090)	-	-	(4.090)
Na dan 31. decembra 2014.	812	8.166	30.923	743	479	41.123
Akumulirana amortizacija						
Na dan 1. januara 2014.	-	2.468	22.264	-	429	25.161
Amortizacija za period	-	235	2.213	-	8	2.456
Rashod i otuđenje	-	-	(2.247)	-	-	(2.247)
Na dan 31. decembra 2014.	-	2.703	22.230	-	437	25.370
Neto knjigovodstvena vrijednost						
Na dan 31. decembra 2014.	812	5.463	8.693	743	42	15.753
Na dan 1. januara 2014.	812	5.459	11.544	58	31	17.904

Društvo je kao osiguranje povrata kreditnih sredstava, založilo opremu u procijenjenoj vrijednosti od 22.931 hiljadu KM, kao i nepokretnu imovinu procijenjene vrijednosti 45.403 hiljade KM. (Napomene 20, 21 i 23).

UNIONINVESTPLASTIKA D.D., SARAJEVO
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2015.

12. ULAGANJA U NEKRETNINE

	Nekretnine KM 000	Investicije u toku KM 000	Ukupno KM 000
Nabavna vrijednost			
Stanje 1. januara 2015.	3.006	-	3.006
Povećanja	-	89	89
Prenos sa/na	89	(89)	-
Stanje 31. decembra 2015.	3.095	-	3.095
Akumulirana amortizacija			
Stanje 1. januara 2015.	851	-	851
Amortizacija za godinu	74	-	74
Stanje 31. decembra 2015.	925	-	925
Neto knjigovodstvena vrijednost			
Stanje 31. decembra 2015.	2.170	-	2.170
Stanje 1. januara 2015.	2.155	-	2.155

	Nekretnine KM 000	Investicije u toku KM 000	Ukupno KM 000
Nabavna vrijednost			
Stanje 1. januara 2014.	2.888	-	2.888
Povećanja	-	118	118
Prenos sa/na	118	118	-
Stanje 31. decembra 2014.	3.006	-	3.006
Akumulirana amortizacija			
Stanje 1. januara 2014.	779	-	779
Amortizacija za godinu	72	-	72
Stanje 31. decembra 2014.	851	-	851
Neto knjigovodstvena vrijednost			
Stanje 31. decembra 2014.	2.155	-	2.155
Stanje 1. januara 2014.	2.109	-	2.109

13. FINANSIJSKA IMOVINA

Društvo je odobrilo dugoročni kredit zaposlenom u iznosu od 63 hiljade KM na period od 10 godina i kamatnu stopu od 10,5% godišnje. Do datuma naše revizije Društvo nije naplatilo dospjela potraživanja.

14. ZALIHE

	31.12.2015. KM 000	31.12.2014. KM 000
Sirovine, materijal i rezervni dijelovi	1.196	1.266
Poluproizvodi	147	68
Gotovi proizvodi	31	42
UKUPNO	1.374	1.376

UNIONINVESTPLASTIKA D.D., SARAJEVO
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2015.

15. POTRAŽIVANJA OD KUPACA

	31.12.2015. KM 000	31.12.2014. KM 000
Kupci u zemlji	1.339	1.671
Kupci – povezana pravna lica	453	328
Kupci u inostranstvu	31	9
Sumnjiva i sporna potraživanja od kupaca	2.259	1.728
Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca	(2.259)	(1.728)
UKUPNO	1.823	2.008

Promjene u ispravci vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja od kupaca mogu se prikazati kako slijedi:

	2015. KM 000	2014. KM 000
Stanje na početku perioda	1.728	1.373
Ispravka vrijednosti (Napomena 7)	169	426
Naplata (Napomena 6)	(53)	(71)
Donos sa ispravke vrijednosti ostalih potraživanja	415	-
Stanje na kraju perioda	2.259	1.728

16. DATI KRATKOROČNI KREDITI

	2015. KM 000	2014. KM 000
Bosna auto anet d.o.o. Sarajevo, beskamatni, rok dospijeća 31.12.2016.	658	658
Lider press d.o.o. Sarajevo, beskamatni, rok dospijeća 31.12.2016.	302	296
Bosna auto anet d.o.o., kamata 7%, rok dospijeća 3.4.2016.	200	-
Sarajevska pivara d.d. Sarajevo, beskamatni, rok dospijeća 4.08.2015.	-	291
UKUPNO	1.160	1.245

17. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA

	31.12.2015. KM 000	31.12.2014. KM 000
Razgraničeni troškovi osiguranja	54	58
Dati avansi	53	76
Pretplata poreza na dobit	49	49
Potraživanja od zaposlenih	34	31
Ostalo	6	6
Sumnjiva i sporna ostala kratkoročna potraživanja	-	415
Ispravka vrijednosti ostalih kratkoročnih potraživanja	(20)	(415)
UKUPNO	176	220

UNIONINVESTPLASTIKA D.D., SARAJEVO
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2015.

17. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (NASTAVAK)

Promjene u ispravci vrijednosti sumnjivih i spornih ostalih potraživanja mogu se prikazati kako slijedi:

	2015. KM 000	2014. KM 000
Stanje na početku perioda	415	-
Ispravka vrijednosti (Napomena 7)	20	415
Prenos na ispravku vrijednosti potraživanja od kupaca	(415)	-
Stanje na kraju perioda	20	415

18. NOVČANA SREDSTVA

	31.12.2015. KM 000	31.12.2014. KM 000
Transakcijski računi kod banaka	51	67
Blagajna	1	2
UKUPNO	52	69

19. DIONIČKI KAPITAL

Struktura dioničkog kapitala može se prikazati kako slijedi:

	31.12.2015. KM 000		31.12.2014. KM 000	
	% učešća	Iznos	% učešća	Iznos
MIMS d.o.o. Sarajevo	50,47	1.783	50,47	1.783
Mujo Selimović	12,08	427	12,08	427
Gaduba Finanz AG	5,16	182	5,16	182
ZIF „Naprijed“ d.d. Sarajevo	4,80	170	4,80	170
Lider press d.o.o. Sarajevo	3,78	134	3,78	134
Ostali	23,71	836	23,71	836
UKUPNO		3.532	100,00	3.532

UNIONINVESTPLASTIKA D.D., SARAJEVO
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2015.

20. OBAVEZE ZA DUGOROČNE KREDITE

	Kamatna stopa % p.a.	Datum dospijeca	31.12.2015. KM 000	31.12.2014. KM 000
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana	6mEuribor+4,50	29.12.2023.	7.214	7.276
Sarajevska pivara d.d. Sarajevo	6mEuribor+4,50	31.12.2021.	5.721	5.721
MIMS d.o.o. Sarajevo	-	31.12.2021.	3.220	4.062
Klas d.d. Sarajevo	-	5.7.2017.	359	-
Nova banka a.d. Banja Luka	2%	5.1.2015.	-	9
<i>Podzbir:</i>			16.514	17.068
Dugoročni krediti dospijevaju za otplatu kako slijedi				
U roku od godinu dana			766	72
U drugoj godini			1.493	554
Od treće do uključivo pete godine			4.824	4.773
Nakon pet godina			9.431	11.669
Manje: kratkoročni dio (Napomena 23)			(766)	(72)
UKUPNO			15.748	16.996

Društvo koristi dugoročne kredite odobrene s namjenom finansiranja nabavki opreme i nekretnina, refinansiranju kredita kod drugih banaka te djelimično finansiranju obrtnih sredstava. Osiguranje povrata kredita predstavljaju oprema i nekretnine Društva (Napomene 11 i 12). U 2014. godini Društvo je reprogramiralo obaveze po kreditima prema Novoj Ljubljanskoj banci d.d. Ljubljana.

21. OBAVEZE PO OSNOVU FINANSIJSKOG NAJMA

	Kamatna stopa (%)	Datum dospijeca	31.12.2015. KM 000	31.12.2014. KM 000
Heta d.o.o. Sarajevo	3m Euribor + 4,5%	1.11.2021.	3.406	3.419
Tekuće dospijeće dugoročnih obaveza			(1.406)	(1.069)
UKUPNO			2.000	2.350

Društvo je potpisalo dugoročne ugovore o finansijskom najmu odobrene s namjenom finansiranja nabavki opreme i vozila. Osiguranje najmovi predstavljaju predmetna oprema i vozila. Uprava je tokom januara 2012. godine potpisala Ugovor o vansudskom poravnanju sa društvom Heta d.o.o. Sarajevo, prema kojem su izmijenjeni uslovi pozajmljivanja u smislu produženja roka otplate za četiri godine, kao i promjene kamatne stope (prethodno ugovorena stopa od 6% p.a.). Tokom novembra 2013. godine Društvo je potpisalo Ugovor o prodaji mašine i prateće opreme (Cerutti), sa Machine Point Consultants S.L. Španija, a čija je nabavka finansirana putem finansijskog najma. Na dan 17. decembra 2013. godine, Društvo je naplatilo iznos od 1.526 hiljada KM (Napomena 24) po avansnoj fakturi ispostavljenoj kupcu. Sredstva su iskorištena u cjelokupnom iznosu za izmirenje dospjelih i nedospjelih obaveza po najmu. Međutim do datuma revizije nije potpisan novi ugovor ili anex postojećem ugovoru o najmu gdje će se definisati nova dinamika i rokovi otplate.

UNIONINVESTPLASTIKA D.D., SARAJEVO
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2015.

21. OBAVEZE PO OSNOVU FINANSIJSKOG NAJMA (NASTAVAK)

	Minimalna plaćanja		Sadašnja vrijednost	
	31.12.2015. KM 000	31.12.2014. KM 000	31.12.2015. KM 000	31.12.2014. KM 000
Obaveze dospijevaju za otplatu kako slijedi				
U roku od godinu dana	1.528	1.239	1.406	1.069
U drugoj godini	495	484	394	351
Od treće do uključivo pete godine	1.388	1.404	1.215	1.165
Nakon pet godina	401	871	391	834

22. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

	31.12.2015. KM 000	31.12.2014. KM 000
Dobavljači u zemlji	1.635	1.038
Dobavljači u inostranstvu	1.236	1.321
Dobavljači – povezana pravna lica	368	46
UKUPNO	3.239	2.405

23. OBAVEZE PO KRATKOROČNIM KREDITIMA

	kamatna stopa %	31.12.2015. KM 000	31.12.2014. KM 000
Pivara Tuzla d.d. Tuzla, rok dospijeća 31.12.2016.	7	200	-
Oslobođenje d.o.o. Sarajevo, rok dospijeća 31.12.2016.	-	189	189
Dijamant d.o.o. Sarajevo, rok dospijeća 31.12.2016.	-	160	160
Armena-S d.o.o. Sarajevo, rok dospijeća 26.01.2016.		25	-
Bosna sunce osiguranje, rok dospijeća 31.12.2015.	8	8	50
Bioorganic d.o.o. Sarajevo	-	1	-
Vakufska banka d.d. Sarajevo, rok dospijeća 31.12.2015.	8,5	-	50
Tekući dio dugoročnih kredita (Napomena 20)	-	766	72
UKUPNO		1.349	521

UNIONINVESTPLASTIKA D.D., SARAJEVO
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2015.

24. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

	31.12.2015. KM 000	31.12.2014. KM 000
Obaveze za obračunate kamate	563	307
Ostale obaveze prema državi	222	214
Obaveze za poreze i doprinose na/iz plaća	192	69
Obaveze prema zaposlenim	162	92
Obaveza za porez na dodanu vrijednost	32	118
Obaveze za avanse	23	23
Ostalo	59	51
UKUPNO	1.253	874

25. POTENCIJALNE OBAVEZE

Prema izjavi Uprave, na dan 31. decembra 2015. godine protiv Društva se nisu vodili sudski sporovi.

26. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA

U skladu sa navodima Uprave, do datuma naše revizije, po izjavi Uprave, nisu postojali događaji niti transakcije koji bi u značajnoj mjeri uticali na finansijske izvještaje Društva na dan 31. decembra 2015. godine.

27. TRANSAKCIJE S POVEZANIM STRANAMA

	Prihodi		Rashodi	
	31.12.2015. KM 000	31.12.2014. KM 000	31.12.2015. KM 000	31.12.2014. KM 000
Oslobođenje d.d. Sarajevo	1.967	2.213	13	2
Sarajevska pivara d.d. Sarajevo	784	828	355	170
Pivara Tuzla d.d. Tuzla	307	270	2	-
MIMS d.o.o. Sarajevo	21	26	38	-
Energonova d.o.o. Sarajevo	12	5	-	-
GDD Polet d.d. Sarajevo	7	-	-	-
MK Zlatka Vuković d.d. Mostar	2	8	-	-
Merkur d.d. Sarajevo	2	3	-	-
Vegafruit d.o.o. Gradačac	1	26	-	-
MIMS Inženjering d.o.o. Vogošća	1	1	-	-
Merkur maloprodaja d.o.o. Sarajevo	1	1	-	-
Merkur nekretnine d.o.o. Sarajevo	-	2	-	-
Team Consulting d.o.o. Sarajevo	-	-	-	5
UKUPNO	3.105	3.383	408	177

UNIONINVESTPLASTIKA D.D., SARAJEVO
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2015.

27. TRANSAKCIJE S POVEZANIM STRANAMA (NASTAVAK)

	Potraživanja od povezanih strana		Obaveze prema povezanim stranama	
	31.12.2015. KM 000	31.12.2014. KM 000	31.12.2015. KM 000	31.12.2014. KM 000
Oslobođenje d.d. Sarajevo- kupac/dobavljač	439	33	3	2
MIMS d.o.o.-kupac/dobavljač	5	13	74	32
Zlatka Vuković d.d.–kupac/dobavljač	3	3	-	-
Merkur d.d.-kupac	2	-	-	-
Sarajevska pivara d.d.-kupac/dobavljač	1	211	205	4
Pivara Tuzla d.d. Tuzla-kupac/dobavljač	1	53	86	-
Mims inženjering-kupac	1	-	-	-
Merkur Maloprodaja d.o.o.-kupac	1	-	-	-
Sarajevska pivara d.d –krediti	-	291	5.721	5.721
MIMS d.o.o. -krediti	-	-	3.220	4.062
Pivara Tuzla d.d. Tuzla-krediti	-	-	200	-
Oslobođenje d.o.o.-krediti	-	-	189	189
Vegafruit d.o.o. Gradačac-kupac	-	15	-	-
GDD Polet d.d. Sarajevo- kupac/dobavljač	-	-	-	8
UKUPNO	453	619	9.698	10.018

28. FINANSIJSKI INSTRUMENTI

Upravljanje kapitalnim rizikom

Društvo upravlja kapitalom na način da omogući nastavak poslovanja i reducira gubitke, odnosno negativne efekte nelikvidnosti. Finansijska struktura Društva uključuje primljene kredite i leasing.

Koeficijent zaduženosti

Uprava prati strukturu izvora finansiranja na mjesečnoj osnovi. Kao dio ovog praćenja, Uprava uzima u obzir trošak finansiranja i rizike povezane sa svakom od klasa izvora finansiranja.

Koeficijent zaduženosti na kraju godine može se prikazati kako slijedi:

	31.12.2015. KM 000	31.12.2014. KM 000
Primljeni krediti i leasing (i)	20.503	20.936
Novac i novčani ekvivalenti	(52)	(69)
Neto dug	20.451	20.867
Kapital (ii)	-	-
Neto koeficijent zaduženosti	100%	100%

(i) Primljeni krediti obuhvataju dugoročne i kratkoročne kredite, obaveze po leasing ugovorima kao što je navedeno u Napomenama 20, 21 i 23.

(ii) Kapital uključuje ukupan kapital i rezerve Društva.

UNIONINVESTPLASTIKA D.D., SARAJEVO
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2015.

28. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (NASTAVAK)

Kategorije finansijskih instrumenata

	31.12.2015. KM 000	31.12.2014. KM 000
Finansijska imovina		
Kreditni i potraživanja (uključujući novac i novčane ekvivalente)	3.185	3.492
Finansijske obaveze		
Po amortiziranom trošku	20.503	20.936

Ciljevi upravljanja finansijskim rizikom

Funkcija riznice Društva pruža usluge operacijama, koordinira pristupom domaćim i međunarodnim finansijskim tržištima, nadzire i upravlja finansijskim rizikom koji se odnosi na operacije Društva kroz interne izvještaje o riziku, koji analiziraju izloženost prema stepenu i veličini rizika. Ovi rizici uključuju tržišni rizik (uključujući valutni rizik, rizik kamatne stope i cjenovni rizik), kreditni rizik, rizik likvidnosti i rizik novčanog toka kamatne stope.

Tržišni rizik

Aktivnosti Društva su primarno izložene finansijskom riziku promjene kursa strane valute i kamatne stope (vidi dolje). Izloženost tržišnom riziku se dopunjava analizom osjetljivosti. Nije bilo promjena u izloženosti Društva tržišnom riziku ili načinu na koji se upravlja i mjeri rizik.

Upravljanje valutnim rizikom

Društvo obavlja određene transakcije denominirane u stranim valutama, i to isključivo u EUR-ima. Po mišljenju Uprave, analiza osjetljivosti nije reprezentativna u smislu inherentnog valutnog rizika jer je u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine KM fiksno vezana za EUR. Izmjena kursa bi zahtijevala izmjenu zakona i usvajanje od Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Upravljanje kamatnim rizikom

Društvo je izloženo kamatnom riziku jer posuđuje sredstva po promjenjivim kamatnim stopama. Izloženost Društva riziku promjene kamatnih stopa po osnovu finansijsku imovine i obaveza je detaljno prikazana u Napomeni 28, upravljanje rizikom likvidnosti.

Analiza osjetljivosti kamatne stope

Analiza efekata promjene kamatne stope urađena je za finansijske instrumente za koje je Društvo izloženo kamatnom riziku na datum bilansa stanja. Za promjenjive kamatne stope analiza je urađena pod pretpostavkom da je nepodmireni iznos obaveza na dan bilansa stanja bio nepodmiren čitavu godinu. Promjena stope od 50 baznih jedinica (0,5%) koristi se za potrebe internog izvještavanja Upravi o riziku kamatnih stopa i predstavlja procjenu Uprave razumno mogućih promjena kamatnih stopa. U slučaju povećanja, odnosno smanjenja kamatnih stopa za 50 baznih jedinica (0,5%), a da su sve ostale varijable ostale nepromijenjene:

- gubitak za period koji je završio 31. decembra 2015. godine odnosno 2014. godinu bi se smanjio/povećao za iznos od 82 hiljade KM odnosno 82 hiljade KM, po osnovu izloženosti kamatnom riziku. Ovo se uglavnom može pripisati izloženosti Društva kamatnim stopama na zajmovima sa promjenjivim kamatnim stopama.

UNIONINVESTPLASTIKA D.D., SARAJEVO
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2015.

28. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (NASTAVAK)

Upravljanje kreditnim rizikom

Kreditni rizik se odnosi na rizik da druga strana neće ispuniti svoje ugovorne obaveze što će rezultirati finansijskim gubitkom Društva. Društvo je usvojilo politiku da posluje samo sa kreditno pouzdanim strankama i da obezbijedi dovoljno kolaterala, gdje se pokaže kao potrebno, kao sredstvo za umanj enje rizika i finansijskih gubitaka.

Izloženost Društva i kreditni rejting klijenata se stalno nadgledaju, a ukupna vrijednost zaključenih transakcija je razdijeljena između odobrenih klijenata. Kreditna izloženost kontrolira se ograničenjima klijenata koje godišnje pregleda i odobrava Uprava. Potraživanja od kupaca, neto, razdijeljena su na značajan broj klijenata u različitim industrijama i geografskim područjima. Društvo ima značajnu izloženost kreditnom riziku prema povezanim pravnim licima. Knjigovodstvena vrijednost finansijske imovine prikazana u finansijskim izvještajima, umanj ena za gubitke po osnovu umanj enja vrijednosti, predstavlja maksimalnu izloženost Društva kreditnom riziku.

Upravljanje rizikom likvidnosti

Krajnja odgovornost za upravljanje rizikom likvidnosti leži na Upravi Društva, koja je izgradila okvir za upravljanje rizikom likvidnosti u kriznim periodima.

Tabele za kamatni rizik i rizik likvidnosti

Sljedeća tabela detaljno prikazuje preostala ugovorena dospij eća Društva za nederivativnu finansijsku imovinu. Tabela je načinjena na osnovu nediskontiranih novčanih tokova finansijske imovine uključujući i kamate na tu imovinu koje će biti zarađene osim na sredstva za koja Društvo očekuje da će se novčani tok pojaviti u drugom periodu.

Dospij eće nederivativne finansijske imovine

	Ponderisana prosječna kamatna stopa %	Do 1 mjesec KM 000	1 - 6 mjeseci KM 000	6 -12 mjeseci KM 000	1 - 5 godina KM 000	Preko 5 godina KM 000	Ukupno KM 000
31. decembar 2015.							
Beskamatno	-	1.962	-	960	-	-	2.922
Instrumenti po fiksnoj kamatnoj stopi	7,84	64	202	-	-	-	266
UKUPNO		2.026	202	960	-	-	3.188
31. decembar 2014.							
Beskamatno	-	2.538	-	891	-	-	3.429
Instrumenti po fiksnoj kamatnoj stopi	10,50	63	-	-	-	-	63
UKUPNO		2.601	-	891	-	-	3.492

Sljedeća tabela detaljno prikazuje preostala ugovorena dospij eća Društva za nederivativne finansijske obaveze. Tabela je načinjena na osnovu nediskontiranih novčanih tokova finansijskih obaveza na osnovu najranijeg datuma na koji se od Društva može tražiti da plati.

UNIONINVESTPLASTIKA D.D., SARAJEVO
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2015.

28. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (NASTAVAK)

Upravljanje rizikom likvidnosti (nastavak)

Dospijeće nederivativnih finansijskih obaveza

	Ponderisana prosječna kamatna stopa %	Do 1 mjesec KM 000	1 - 6 mjeseci KM 000	6 -12 mjeseci KM 000	1 - 5 godina KM 000	Preko 5 godina KM 000	Ukupno KM 000
31. decembar 2015.							
Beskamatno		4.012	86	476	934	2.433	7.941
Instrumenti po promjenjivoj kamatnoj stopi	4,69	956	626	892	9.012	8.012	19.498
Instrumenti po fiksnoj kamatnoj stopi	7,04	9	6	207	-	-	222
UKUPNO		4.977	718	1.575	9.946	10.445	27.661
31. decembar 2014.							
Beskamatno	-	2.827		349	-	4.062	7.238
Instrumenti po promjenjivoj kamatnoj stopi	4,16	671	343	661	8.195	10.013	19.883
Instrumenti po fiksnoj kamatnoj stopi	8,23	-	12	102	-	-	114
UKUPNO		3.498	355	1.112	8.195	14.075	27.235

Fer vrijednost finansijskih instrumenata

Fer vrijednost finansijske imovine i finansijskih obaveza određuje se na slijedeći način:

- Fer vrijednost finansijske imovine i finansijskih obaveza sa standardnim uslovima i kojima se trguje na aktivnim likvidnim tržištima određuje se prema kotiranoj tržišnoj cijeni;
- Fer vrijednost ostale finansijske imovine i finansijskih obaveza se određuje u skladu sa generalno prihvaćenim modelima određivanja cijena na osnovu analize diskontiranog novčanog toka korištenjem cijena iz postojećih tržišnih transakcija.